



**GLAVNA SLUŽBA
ZA REVIZIJU JAVNOG SEKTORA
REPUBLIKE SRPSKE**

78000 Banja Luka, Vuka Karadžića 4
Republika Srpska, BiH
Tel: +387(0)51/247-408
Faks: +387(0)51/247-497
e-mail: revizija@gsr-rs.org

**Izveštaj o reviziji finansijskog izvještaja
Službe predsjednika Republike Srpske
za period 01.01-31.12.2013. godine**

Broj: RV001-14

Banja Luka, 15.05.2014. godine

SADRŽAJ

I	IZVJEŠTAJ GLAVNOG REVIZORA.....	1
II	IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ REVIZIJI (NALAZI)	3
	1. Uvod	3
	2. Sprovođenje preporuka iz prethodnog izvještaja	3
	3. Zaključak o funkcionisanju sistema internih kontrola.....	3
	4. Finansijski izvještaji	4
	4.1. Planiranje, priprema i donošenje budžeta	4
	4.2. Prihodi	4
	4.3. Rashodi i izdaci	4
	4.3.1. Rashodi za lična primanja	5
	4.3.2. Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	5
	4.3.3. Grantovi	8
	4.3.4. Doznake.....	8
	4.3.5. Rashodi obračunskog karaktera.....	8
	4.3.6. Izdaci	8
	4.4. Nabavke.....	8
	4.5. Imovina, obaveze i izvori.....	8
	4.5.1. Nefinansijska imovina	9
	4.5.2. Finansijska imovina.....	9
	4.5.3. Obaveze	9
	4.5.4. Vlastiti izvori sredstava.....	9
	4.5.5. Vanbilansna evidencija	9
	4.6. Napomene/obrazloženja uz finansijske izvještaje	10

I IZVJEŠTAJ GLAVNOG REVIZORA

Predmet

Izvršili smo reviziju finansijskog izvještaja (pregledi prihoda, primitaka, rashoda i izdataka; pregledi imovine, obaveza i izvora; izvještaj o broju i strukturi zaposlenih) Službe predsjednika Republike Srpske sa stanjem na dan 31. decembar 2013. godine i za godinu koja se završava na taj dan, te reviziju usklađenosti postupaka i transakcija sa značajnim zakonskim i drugim propisima za isti period. Revizijom smo obuhvatili pregled značajnih transakcija, objašnjavajućih napomena i primjenu računovodstvenih politika u revidiranom periodu.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje

Generalni sekretar Službe predsjednika Republike Srpske je odgovoran za pripremu i fer prezentaciju ovog finansijskog izvještaja u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. Ova odgovornost obuhvata: osmišljavanje, primjenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed prevare i greške; odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika i računovodstvene procjene koje su primjerene datim okolnostima. Generalni sekretar Službe predsjednika Republike Srpske je takođe odgovoran da obezbijedi da poslovanje bude u skladu sa odredbama zakona i propisa, uključujući i odredbe zakona i propisa koje određuju iznose i objelodanjivanja u finansijskim izvještajima.

Odgovornost revizora

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskom izvještaju na osnovu provedene revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o reviziji javnog sektora Republike Srpske i relevantnim ISSAI standardima revizije. Ovim standardima se nalaže da postupamo u skladu sa etičkim zahtjevima i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaj ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, te da je Služba predsjednika ispravno primijenilo značajne zakonske i druge relevantne propise.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o usklađenosti poslovanja i o iznosima i objelodanjivanjima datim u finansijskom izvještaju. Izbor postupaka je zasnovan na revizijskom prosuđivanju, uključujući procjenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskom izvještaju, nastalih usljed prevare i greške. Prilikom procjene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskog izvještaja, u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja odvojenog mišljenja o efektivnosti internih kontrola. Revizija takođe uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih politika i značajnih procjena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskog izvještaja.

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi, s obzirom na propisani okvir finansijskog izvještavanja dovoljni i odgovarajući i da obezbijavaju osnovu za naše revizijsko mišljenje o finansijskom stanju imovine, obaveza i izvora, izvršenju budžeta i namjeni trošenja javnih sredstava. Zbog činjenice da se u predmetnom finansijskom izvještaju ne prezentuje finansijski rezultat, ne izražavamo mišljenje o finansijskom rezultatu za 2013. godinu.

Mišljenje

Po našem mišljenju, finansijski izvještaj Službe predsjednika Republike Srpske, istinito i objektivno prikazuje, u svim materijalno značajnim aspektima, finansijsko stanje imovine i

obaveza na dan 31.12.2013. godine i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja.

Služba predsjednika Republike Srpske je u toku 2013. godine, primijenila u svim materijalno značajnim aspektima zakonske i druge propise.

Banja Luka, 15.05.2014. godine

Glavni revizor

Dr Duško Šnjegota, s.r.

II IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ REVIZIJI (NALAZI)

1. Uvod

Nadležnosti i ovlaštenja predsjednika Republike Srpske definisane su članom 80. Ustava Republike Srpske. U skladu sa ustavnim ovlaštenjima, Odlukom predsjednika obrazovana je Služba predsjednika Republike (u daljem tekstu: Služba predsjednika) za obavljanje analitičkih, savjetodavnih, stručnih, administrativno-tehničkih i drugih Ustavom utvrđenih ovlaštenja predsjednika Republike Srpske.

Osnovna uloga Službe predsjednika je stvaranje uslova za nesmetan rad i funkcionisanja kabineta predsjednika i potpredsjednika.

Službom predsjednika rukovodi generalni sekretar predsjednika Republike Srpske koji je naredbodavac za korišćenje sredstava koja su odobrena budžetom. Generalni sekretar za svoj rad i rad Službe predsjednika odgovara predsjedniku Republike.

Poslovi i zadaci iz nadležnosti Službe predsjednika organizovani su u četiri osnovne organizacione jedinice: Kabinet predsjednika Republike, Odjeljenje za pravne i opšte poslove, Odjeljenje za materijalno-finansijske poslove i Odjeljenje za tehnički nadzor i održavanje objekta.

Za poslove i zadatke u oblasti interne revizije organizovana je Jedinica za internu reviziju.

U okviru Kabineta predsjednika Republike unutrašnje organizacione jedinice su: Protokol predsjednika Republike i Biro za odnose sa javnošću predsjednika Republike.

Radom osnovnih i unutrašnjih organizacionih jedinica Službe predsjednika rukovode šefovi (kabineta, protokola, biroa za odnose sa javnošću) i načelnici odjeljenja. Jedinicom za internu reviziju rukovodi rukovodilac Jedinice.

U okviru Službe predsjednika u skladu sa Zakonom o Senatu ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 8/97 i 50/10) Republike Srpske i Poslovníkom Senata Republike Srpske, finansira se rad Senata Republike Srpske.

Predmet ove revizije je finansijski izvještaj Službe predsjednika.

Preporuke date u ovom izvještaju, u cilju njihovog naglašavanja, boldovane su i pisane italik slovima.

Na dostavljeni Nacrt revizorskog izvještaja, u ostavljenom zakonskom roku, generalni sekretar Službe predsjednika dostavio je izjašnjenje da nema primjedbi.

2. Sprovođenje preporuka iz prethodnog izvještaja

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske izvršila je reviziju finansijskog izvještaja Službe predsjednika za 2012. godinu i dala pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje i usklađenost bez preporuka.

3. Zaključak o funkcionisanju sistema internih kontrola

Donesenim internim aktima stvorene su osnove za funkcionisanje sistema internih kontrola.

U toku godine doneseni su: Pravilnik o javnim nabavkama, Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta; Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju osnova za obračun plata izabranih, postavljenih i ostalih zaposlenih; Odluka o umanjenju koeficijenta za obračun plata

izabranim, postavljenim i ostalim zaposlenim i Odluka o visini i načinu korišćenja sredstava reprezentacije.

Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta sistematizovano je 40 radnih mjesta sa 78 izvršilaca (bez izabranih lica). Na dan 31.12.2013. godine, u radnom odnosu je bilo 65 izvršilaca, od kojih su 3 izabrana lica.

Popis imovine i obaveza izvršen je u skladu sa Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem.

4. Finansijski izvještaji

Prema Pravilniku o finansijskom izvještavanju za korisnike prihoda budžeta Republike, opština, gradova i fondova ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 16/11 i 126/11), pojedinačni budžetski korisnici na kraju izvještajnog perioda sastavljaju finansijske izvještaje u vidu tabelarnih pregleda koji obuhvataju sljedeće: Pregled prihoda, primitaka, rashoda i izdataka; Pregled imovine, obaveza i izvora; Pregled novčanih tokova; Izvještaj o broju i strukturi zaposlenih. Iako ovakvi izvještaji nisu u skladu sa zahtjevima Međunarodnog računovodstvenog standarda za javni sektor 1- Prezentacija finansijskih izvještaja (član 62. stav 2. Pravilnika), mišljenja smo da usvojeni okvir finansijskog izvještavanja u Republici Srpskoj podrazumijeva da se sve transakcije, procjene i politike trebaju odmjeravati u odnosu na usaglašenost sa Međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor.

Revizijski nalazi i zaključci o fer i istinitoj prezentaciji finansijskog izvještaja Službe predsjednika se baziraju na propisanom okviru finansijskog izvještavanja.

4.1. Planiranje, priprema i donošenje budžeta

Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske o usvajanju budžeta za 2013. godinu Službi predsjednika odobrena su sredstva u iznosu od 8.955.000 KM, od toga za: rashode za lična primanja (2.186.000 KM), rashode po osnovu korišćenja roba i usluga (6.549.000 KM), u okviru ove pozicije su rashodi za finansiranje dva projekta: Projekat podrške humanitarnim i radnim akcijama (2.200.000 KM) i Projekat podrške za izgradnju objekata za djecu i omladinu (1.540.000 KM), grantove (100.000 KM), doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike (20.000 KM) i izdatke za nefinansijsku imovinu (100.000 KM).

Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske o usvajanju rebalansa budžeta za 2013. godinu odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 8.695.000 KM za: rashode za lična primanja (2.186.000 KM), rashode po osnovu korišćenja roba i usluga (6.194.000 KM), grantove (100.000 KM), doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike (20.000 KM) i izdatke za nefinansijsku imovinu (195.000 KM). Izvršenje budžeta Službe predsjednika za 2013. godinu iznosi 8.672.570 KM što je 100% rebalansom odobrenih sredstava.

4.2. Prihodi

Ukupni prihodi iskazani su u iznosu od 16.233 KM, odnose se na neporeske prihode po osnovu refundacije bolovanja (14.764 KM) i prihode obračunskog karaktera (1.469 KM), a čine ih prihodi od ukidanja rezervisanja (923 KM) i primljene pomoći u naturi (546 KM).

4.3. Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci iskazani su u ukupnom iznosu od 9.537.718 KM, odnose se na: tekuće rashode (8.490.211 KM), izdatke (182.360 KM) i rashode obračunskog karaktera (865.148

KM). Rashodi i izdaci, osim rashoda obračunskog karaktera, iznose 8.672.570 KM, što je 100% u odnosu na rebalans budžeta, a u odnosu na prethodnu godinu niži su za 9%.

4.3.1. Rashodi za lična primanja

Rashodi za lična primanja iskazani su u iznosu od 2.031.537 KM, a odnose se na rashode za: bruto plate (1.979.300 KM) i bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih (52.236 KM).

Rashodi za bruto plate iskazani su u iznosu od 1.979.300 KM, što je u odnosu na rebalans budžeta niže za 6%, a u odnosu na prethodnu godinu za 10%.

Obračun plata i naknada u Službi predsjednika vršen je po osnovu:

- Odluke o obrazovanju Službe predsjednika;
- Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
- Odluke o određivanju osnova za obračun plate izabраниh, postavljenih i ostalih zaposlenih;
- Pravilnika o naknadama i drugim primanjima izabраниh, postavljenih i ostalih zaposlenih;
- Odluke o umanjenju koeficijenta za obračun plata izabраниm, postavljenim i ostalim zaposlenim.

U skladu sa Odlukom o umanjenju koeficijenata za obračun plata izabраниm, postavljenim i ostalim zaposlenim u Službi predsjednika, koja je donesena 11.01.2013. godine, umanjene su plate svim zaposlenim za 10%.

Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih iskazani su u iznosu od 52.236 KM, što je u odnosu na rebalans budžeta niže za 35%, a u odnosu na prethodnu godinu niže za 31%.

Ove rashode uglavnom čine rashodi za: naknade za prevoz radnika na posao i sa posla (38.965 KM), novčane pomoći u slučaju smrti člana uže porodice (3.283 KM), nagrade za posebne rezultate u radu (4.000 KM) i za ostale naknade (4.225 KM).

4.3.2. Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga

Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga iskazani su u iznosu od 6.338.674 KM. Najznačajniji rashodi nastali su po osnovu: utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga, putovanja i smještaja, stručnih usluga, tekućeg održavanja, režijskog materijala i ostalih nepomenutih rashoda.

Rashodi po osnovu zakupa iskazani su u iznosu od 61.760 KM, što je u odnosu na rebalans budžeta niže za 24%, a u odnosu na prethodnu godinu za 20%.

Najveći dio ovih rashoda odnosi se na zakup: stambenih objekata (19.200 KM), poslovnih objekata (15.127 KM), kompjuterske opreme (15.782 KM) i specijalne opreme (8.892 KM).

Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga iskazani su u iznosu od 292.006 KM, što je u odnosu na rebalans budžeta niže za 8%, a u odnosu na prethodnu godinu za 13%.

Ovi rashodi se uglavnom odnose na rashode po osnovu utroška: električne energije (69.153 KM), centralnog grijanja (45.482 KM), fiksnog telefona (43.263 KM), mobilnog telefona (97.230 KM) i za usluge korišćenja interneta (20.015 KM).

Rashodi za režijski materijal iskazani su u iznosu od 107.475 KM, što je u odnosu na rebalans budžeta niže za 10%, a u odnosu na prethodnu godinu za 15%. Ovi rashodi uglavnom se odnose na rashode za: dnevnu štampu (29.022 KM), kompjuterski materijal

(24.119 KM), ostali kancelarijski materijal (15.173 KM), materijal za održavanje čistoće (12.691 KM), hemijski materijal (7.992 KM).

Rashodi za materijal za posebne namjene iskazani su u iznosu od 12.150 KM, što je u odnosu na rebalans budžeta niže za 59%, a u odnosu na prethodnu godinu za 84%. Odnose se na rashode za nabavku tepiha, staza i zastava.

Rashodi za tekuće održavanje iskazani su u iznosu od 168.841 KM, što je u odnosu na rebalans budžeta više za 13%, a u odnosu na prethodnu godinu niže za 26%. Odnosi se na rashode održavanja građevinskih objekata (16.186 KM), motornih vozila (144.433 KM) i ostalo tekuće održavanje (8.223 KM). Potrebna sredstva su obezbijeđena internom realokacijom nakon rebalansa budžeta.

Rashodi po osnovu putovanja i smještaja iskazani su u iznosu od 311.179 KM, što je u odnosu na rebalans budžeta niže za 49%, a u odnosu na prethodnu godinu za 30%.

Rashodi za stručne usluge iskazani su u iznosu od 144.890 KM, što je u odnosu na rebalans budžeta niže za 15%, a u odnosu na prethodnu godinu za 23%.

U okviru stručnih usluga najznačajnije su usluge: osiguranja vozila (40.174 KM), štampanja, grafičke obrade, kopiranja, uvezivanja i druge usluge (31.995 KM), usluge objavljivanja tendera, oglasa i informativnih tekstova (35.799 KM), poštanske usluge (10.284 KM), za izradu fotografija (10.559 KM) i ostale usluge informisanja i medija (6.000 KM).

Rashodi za usluge održavanja javnih površina iskazani su u iznosu od 14.307 KM, što je u odnosu na rebalans budžeta niže za 56%, a u odnosu na prethodnu godinu za 8%. Najveći dio rashoda se odnosi za nabavku cvjetnih aranžmana.

Ostali nepomenuti rashodi iskazani su u iznosu od 5.226.066 KM, što je u odnosu na rebalans budžeta više za 12%, a u odnosu na prethodnu godinu za 3%.

Ove rashode najvećim dijelom čine rashodi: za projekte evidentirane u okviru ostalih nepomenutih rashoda (Projekat podrške humanitarnim i radnim akcijama i Projekat podrške za izgradnju objekata za djecu i omladinu), za bruto naknade za rad van radnog odnosa, za reprezentaciju i nabavku medalja.

Rashodi za bruto naknade van radnog odnosa iskazani su u iznosu od 330.623 KM, što je u odnosu na rebalans budžeta niže za 31%. Strukturu ovih rashoda čine rashodi za: bruto naknade članova senata (19.916 KM), naknade po osnovu funkcionalnog dodatka (78.469 KM), naknada po osnovu ugovora o djelu (68.696 KM) i rashodi za ostale bruto naknade van radnog odnosa, odnosno naknade pripadnicima MUP-a, angažovanim na poslovima obezbjeđenja (163.542 KM).

Bruto naknade članovima senata iskazane su u iznosu od 19.916 KM. Pravo i visina naknada definisani su članom 37. Poslovnika Senata Republike Srpske.

Rashodi po osnovu naknade za funkcionalni dodatak-savjetnici predsjednika iskazani su u iznosu od 78.469 KM.

Predsjednik Republike Srpske donio je Odluku o postavljenju savjetnika.

Naknada za funkcionalni dodatak definisana je članom 7. Odluke o određivanju osnova za obračun plate izabranih, postavljenih, i ostalih zaposlenih od 01.11.2011. godine. U revidiranoj godini 6 lica je imalo pravo na funkcionalni dodatak, ali su se tri lica odrekla tog prava.

Rashodi po osnovu ugovora o djelu iskazani su u iznosu od 68.696 KM. Uglavnom se odnose na zaključene ugovore o djelu i ugovore o autorskom djelu sa učesnicima u programu proslave za potrebe Dana Republike.

Rashodi za ostale bruto naknade iskazani su u iznosu od 163.542 KM, odnose se na isplate naknada pripadnicima MUP-a, angažovanim na poslovima obezbjeđenja u Službi predsjednika. Ove naknade definisane su članom 9. Odluke o određivanju osnova za obračun plate izabranih, postavljenih i ostalih zaposlenih u Službi predsjednika od 01.11.2011. godine.

Rashodi po osnovu reprezentacije iskazani su u iznosu od 197.663 KM, obuhvataju rashode po osnovu: reprezentacije u zemlji (113.766 KM), reprezentacije u inostranstvu (20.211 KM), organizacija prijema, manifestacija (1.500 KM), za poklone (57.710 KM) i ostali rashodi (4.476 KM).

Iskazana reprezentacija u zemlji uglavnom se odnosi na usluge reprezentacije u restoranu u Palati Republike Srpske pružene od strane Ugostiteljskog servisa koji je u sastavu Ministarstva trgovine i turizma.

Sporazumom o regulisanju međusobnih obaveza između Ministarstva trgovine i turizma i Službe predsjednika od 20.08.2013. godine i od 31.12.2013. godine definisane obaveze sporazumnih strana nastalih po osnovu korišćenja restorana i opreme u Palati Republike Srpske i pružanje ugostiteljskih usluga Službi predsjednika od strane Ugostiteljskog servisa za potrebe republičkih organa na osnovu kojeg je Službi odobren ukupan iznos od 206.111 KM fakturiranih usluga, te je izvršeno umanjenje obaveza za nabavku roba i usluga.

Rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca iskazani su u iznosu od 13.279 KM, a odnose se na doprinose za rehabilitaciju invalida, porez na zakup i takse vezano za registraciju automobila.

Rashodi za izradu medalja odnose se na nabavku ordena, medalja i plaketa u iznosu od 134.985 KM. Kriterijumi dodjele ordena i medalja definisani su Statutom ordena i medalja Republike Srpske. Nabavka medalja je izvršena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Ostali nepomenuti rashodi iskazani su u iznosu od 4.541.395 KM i odnose se na dva Projekta: Projekat podrške humanitarnim i radnim akcijama (3.611.395 KM) i Projekat za izgradnju objekata za djecu i omladinu (930.000 KM).

Uslovi i način za dodjelu novčane pomoći za podršku u realizaciji pomenutih projekata regulisani su Odlukom predsjednika Republike Srpske o uslovima i načinu za dodjelu novčane pomoći za podršku u realizaciji projekata humanitarnim i radnim akcijama i projekata za izgradnju objekata za djecu i omladinu od 07. marta 2011. godine.

Projekat podrške humanitarnim i radnim akcijama iskazan je u iznosu od 3.611.395 KM. Rebalansom budžeta odobrena su sredstva u iznosu od 2.200.000 KM, a razlika je pokrivena internom realokacijom.

Sredstva su utrošena za sljedeće pomoći:

- za 200 socijalno ugroženih porodica – vaskršnji praznici u iznosu od 100.000 KM;
- za 105 najboljih učenika srednjih škola u iznosu od 105.000 KM;
- za liječenje građana na osnovu 303 odluke u iznosu od 303.000 KM;
- za 230 socijalno ugroženih porodica – praznici u iznosu od 115.000 KM;
- za liječenje 225 djece u iznosu od 570.000 KM;
- za 179 fizičkih lica u ukupnom iznosu od 333.790 KM;
- podršku naučnim i kulturnim institucijama (24 projekta) u iznosu od 983.105 KM;
- podršku projektima iz zdravstvene i boračke populacije (5 projekata) u iznosu od 155.000 KM;
- podršku projektima iz oblasti sporta (14 projekata) u iznosu od 467.000 KM i
- za ostale projekte (16 projekata) u iznosu od 479.000 KM.

Projekat za izgradnju objekata za djecu i omladinu iskazan je u iznosu od 930.000 KM, a rebalansom budžeta odobrena su sredstva u iznosu od 1.540.000 KM.

Sredstva su utrošena za sanaciju rekonstrukciju i izgradnju školskih i predškolskih objekata (886.000 KM) i izgradnju ostalih objekata za djecu i omladinu (44.000 KM).

Služba je sastavila Elaborat o utrošku sredstava budžeta Predsjednika Republike Srpske za 2013. godinu koji se odnosi na budžetske pozicije projekata.

4.3.3. Grantovi

Grantovi su iskazani u iznosu od 100.000 KM koliko su i rebalansom budžeta odobreni. Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli jednokratne novčane pomoći od 08. marta 2011. godine regulisani su uslovi i načini dodjele sredstava. Sredstva su realizovana za 36 korisnika, za: humanitarne organizacije i udruženja, sportske i omladinske organizacije i udruženja, organizacije i udruženja za afirmaciju porodice, etničke i vjerske organizacije i udruženja, organizacije i udruženja u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, organizacije i udruženja u oblasti nauke i kulture, neprofitne subjekte.

4.3.4. Doznake

Doznake su iskazane u iznosu od 20.000 KM koliko je i rebalansom budžeta odobreno, a u odnosu na prethodnu godinu niže su za 78%.

Tekuće doznake su uglavnom dodijeljene kao pomoć za: liječenje (5.850 KM), saniranje teške materijalne situacije (9.750 KM), podršku za odlazak na sportska takmičenja (4.000 KM) i pomoć pri odlasku na studije u SAD (2.000 KM).

4.3.5. Rashodi obračunskog karaktera

Rashodi obračunskog karaktera iskazani su u iznosu od 865.148 KM, a čine ih: nabavna vrijednost zaliha sitnog inventara, auto guma, odjeće, obuće (85.490 KM), rashodi po osnovu obračunate amortizacije (769.829 KM), rashodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih potraživanja (5.072 KM), date pomoći u naturi (190 KM), manjak, kalo, rastur i lom (4.568 KM).

4.3.6. Izdaci

Izdaci su iskazani u iznosu od 182.360 KM, odnose se na izdatke za: investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata (49.615 KM), nabavku postrojenja i opreme (47.255 KM) i zalihe materijala, robe i sitnog inventara, odjeće, obuće, ambalaže i slično (85.490 KM).

4.4. Nabavke

Nakon provedenih postupaka javnih nabavki putem: otvorenog postupka (328.172 KM), konkurentskog zahtjeva (442.903 KM) i direktnog sporazuma (15.800 KM) ugovorena je vrijednost nabavki u iznosu od 786.875 KM.

Tokom godine vršene su nabavke i po osnovu zaključenih ugovora u prethodnom periodu, od kojih su najznačajnije nabavke pogonskog goriva, usluge održavanja automobila, nabavka kancelarijskog materijala i osiguranja imovine i lica.

Nisu uočene materijalno značajne nepravilnosti kod sprovođenja procedura javnih nabavki.

4.5. Imovina, obaveze i izvori

Ukupna imovina iskazana je u bruto vrijednosti od 20.532.535 KM, ispravke vrijednosti 2.989.279 KM i neto vrijednosti 17.543.256 KM.

Neto vrijednost imovine čine nefinansijska imovina u stalnim sredstvima (17.486.599 KM) i finansijska imovina (56.657 KM).

4.5.1. Nefinansijska imovina

Neto strukturu nefinansijske imovine u stalnim sredstvima uglavnom čine: zgrade i objekti (15.571.680 KM), postrojenja i oprema (1.410.157 KM), nematerijalna proizvedena imovina (3.043 KM), dragocjenosti (5.750 KM), zemljište (493.000 KM) i nematerijalna neproizvedena imovina (2.969 KM). Amortizacija na imovinu je obračunata po utvrđenim stopama, po osnovu preostalog vijeka korišćenja imovine.

4.5.2. Finansijska imovina

Finansijska imovina iskazana je u bruto vrijednosti od 76.532 KM, ispravke vrijednosti od 19.875 KM i neto vrijednosti od 56.657 KM. Neto vrijednost finansijske imovine čine novčana sredstva u blagajni (51.564 KM), potraživanje od zaposlenih (964 KM) i ostala kratkoročna potraživanja (4.129 KM).

4.5.3. Obaveze

Obaveze i razgraničenja iskazani su u iznosu od 2.287.591 KM, a odnose se na:

- obaveze za lična primanja (197.568 KM), obuhvataju obaveze za bruto plate za decembar (167.820 KM) i obaveze za bruto naknade (29.748 KM).
- obaveze iz poslovanja (2.015.117 KM) obuhvataju obaveze prema dobavljačima (307.437 KM), obaveze za nabavku stalne imovine (51.404 KM), obaveze prema fizičkim licima (5.750 KM), obaveze po projektima (1.650.490 KM);
- obaveze za odobrene neisplaćene grantove (23.000 KM);
- ostale kratkoročne obaveze (49.079 KM), odnose se na obaveze nastale 2001. godine.

Do datuma izrade finansijskog izvještaja nisu bile izmirene obaveze uglavnom iz poslovanja, u iznosu od 1.156.566 KM. Prema odredbama člana 39. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske navedeni iznos nije mogao biti odobren kao izvršenje budžeta za 2013. godinu.

4.5.4. Vlastiti izvori sredstava

Vlastiti izvori sredstava iskazani su u iznosu od 15.830.943 KM, a čine ih: trajni izvori sredstava (15.797.818 KM) i rezerve (33.125 KM). Trajni izvori sredstava odnose se na protivvrijednost imovine koja se ne amortizuje (objekat „Palata Republike“ koji je na listi kulturnoistorijskih spomenika, knjige, umjetnička djela i zemljište). Rezerve su nastale po osnovu procjene vrijednosti motornih vozila u 2012. godini umanjениh za obračunatu amortizaciju za 2013. godinu.

4.5.5. Vanbilansna evidencija

Vanbilansna evidencija iskazana je u iznosu od 61.540 KM, a odnosi se na evidentirane sudske sporove.

4.6. Napomene/obrazloženja uz finansijske izvještaje

Uz finansijske izvještaje Službe predsjednika sačinjena su i dostavljena obrazloženja, koja na sistematičan način pružaju dodatne informacije prezentovane u Pregledu prihoda, primitaka, rashoda i izdataka, te Pregledu imovine, obaveza i izvora.

Revizorski tim

Branka Udovičić, s.r.

Bosiljka Petrašević, s.r.

Nevenka Luburić, s.r.

BUDŽETSKI KORISNIK: Predsjednik Republike Srpske

tabela 1

RV 001-14

PREGLED PRIHODA, PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA na računovodstvenim fondovima od 01 do 05

konto	POZICIJA	ostvareno 2012.	2013.								Nalaz revizije (fond 01)	Nalaz revizije ukupno	Razlika (12-10)	Indeks (12/10)	Indeks (11/4)	Indeks (11/3)
			Rebalans	ostvareno fond 01	ostvareno fond 02	ostvareno fond 03	ostvareno fond 04	ostvareno fond 05	Ostvareno ukupno							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	PRIHODI I PRIMICI	148.224	0	16.233	0	0	0	0	16.233	16.233	16.233	0	100%		11%	
71	Poreski prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
72	Neporeski prihodi	136.615	0	14.764	0	0	0	0	14.764	14.764	14.764	0	100%		11%	
721	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7213	Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7215	Prihodi od kamata i ostalih naknada za date zajmove	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
722	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7225	Prihodi od pružanja javnih usluga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
723	Novčane kazne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
729	Ostali neporeski prihodi	136.615	0	14.764	0	0	0	0	14.764	14.764	14.764	0	100%		11%	
73	Grantovi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
77	Prihodi obračunskog karaktera	11.609	0	1.469	0	0	0	0	1.469	1.469	1.469	0	100%		13%	
78	Transferi između budžetskih jedinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
81	Primici za nefinansijsku imovinu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
817	Primici po osnovu PDV-a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	RASHODI I IZDACI	10.590.012	8.695.000	9.537.718	0	0	0	0	9.537.718	9.537.718	9.537.718	0	100%	100%	90%	
41	Tekući rashodi	9.069.591	8.500.000	8.490.211	0	0	0	0	8.490.211	8.490.211	8.490.211	0	100%	100%	94%	
411	Rashodi za lična primanja	2.279.012	2.186.000	2.031.537	0	0	0	0	2.031.537	2.031.537	2.031.537	0	100%	93%	89%	
4111	Rashodi za bruto plate	2.203.722	2.106.000	1.979.300	0	0	0	0	1.979.300	1.979.300	1.979.300	0	100%	94%	90%	
4112	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih l. primanja	75.290	80.000	52.236	0	0	0	0	52.236	52.236	52.236	0	100%	65%	69%	
412	Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	6.561.429	6.194.000	6.338.674	0	0	0	0	6.338.674	6.338.674	6.338.674	0	100%	102%	97%	
4121	Rashodi po osnovu zakupa	77.631	81.700	61.760	0	0	0	0	61.760	61.760	61.760	0	100%	76%	80%	
4122	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga	336.329	317.000	292.006	0	0	0	0	292.006	292.006	292.006	0	100%	92%	87%	
4123	Rashodi za režijski materijal	125.713	119.400	107.475	0	0	0	0	107.475	107.475	107.475	0	100%	90%	85%	
4124	Rashodi za materijal za posebne namjene	76.533	29.900	12.150	0	0	0	0	12.150	12.150	12.150	0	100%	41%	16%	
4125	Rashodi za tekuće održavanje	227.398	149.700	168.841	0	0	0	0	168.841	168.841	168.841	0	100%	113%	74%	
4126	Rashodi po osnovu putovanja i smještaja	441.664	610.800	311.179	0	0	0	0	311.179	311.179	311.179	0	100%	51%	70%	
4127	Rashodi za stručne usluge	188.569	170.800	144.890	0	0	0	0	144.890	144.890	144.890	0	100%	85%	77%	
4128	Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine	15.510	32.600	14.307	0	0	0	0	14.307	14.307	14.307	0	100%	44%	92%	
4129	Ostali nepomenuti rashodi	5.072.082	4.682.100	5.226.066	0	0	0	0	5.226.066	5.226.066	5.226.066	0	100%	112%	103%	
414	Subvencije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4141	Subvencije za programe podrške investicijama i zapošljavanju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
415	Grantovi	139.650	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	100%	100%	72%	
4152	Grantovi u zemlji	139.650	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	100%	100%	72%	
416	Doznake na ime socijalne zaštite iz budžeta Republike, opština i gradova	89.500	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	100%	100%	22%	
4161	Doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština i gradova	89.500	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	100%	100%	22%	
47	Rashodi obračunskog karaktera	823.691	0	865.148	0	0	0	0	865.148	865.148	865.148	0	100%		105%	
4711	Nabavna vrijednost realizovanih zaliha	0	0	85.490	0	0	0	0	85.490	85.490	85.490	0	100%			
4712	Rashodi po osnovu amortizacije	811.927	0	769.829	0	0	0	0	769.829	769.829	769.829	0	100%		95%	
4713	Rahodi rezervisanja po osnovu obaveza	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0%	

konto	POZICIJA	ostvareno 2012.	2013.							Nalaz revizije (fond 01)	Nalaz revizije ukupno	Razlika (12-10)	Indeks (12/10)	Indeks (11/4)	Indeks (11/3)
			Rebalans	ostvareno fond 01	ostvareno fond 02	ostvareno fond 03	ostvareno fond 04	ostvareno fond 05	Ostvareno ukupno						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4715	Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine	616	0	5.072	0	0	0	0	5.072	5.072	5.072	0	100%		824%
4716	Gubici od prodaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4717	Date pomoći u naturi	3.394	0	190	0	0	0	0	190	190	190	0	100%		6%
4719	Ostali rashodi obračunskog karaktera	6.832	0	4.567	0	0	0	0	4.567	4.567	4.567	0	100%		67%
48	Transferi između budžetskih jedinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4811	Transferi državi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4813	Transferi jedinicama lokalne samouprave	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
51	Izdaci za nefinansijsku imovinu	696.729	195.000	182.360	0	0	0	0	182.360	182.360	182.360	0	100%	94%	26%
511	Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu	696.729	100.000	96.870	0	0	0	0	96.870	96.870	96.870	0	100%	97%	14%
5111	Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5112	Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata	123.725	50.000	49.615	0	0	0	0	49.615	49.615	49.615	0	100%	99%	40%
5113	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	573.005	50.000	47.255	0	0	0	0	47.255	47.255	47.255	0	100%	95%	8%
5114	Izdaci za investiciono održavanje opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5117	Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
513	Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5137	Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
514	Izdaci za stalnu imovinu namijenjenu prodaji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
516	Izdaci za zalihe materijala, sitnog inventara i sl	0	95.000	85.490	0	0	0	0	85.490	85.490	85.490	0	100%	90%	
517	Izdaci po osnovu PDV-a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
62	III IZDACI ZA OTPLATU DUGOVA (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
621	Izdaci za otplatu dugova (a do e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6219	Izdaci za otplatu ostalih dugova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

tabela 2

BUDŽETSKI KORISNIK :Predsjednik Republike Srpske

PREGLED IMOVINE, OBAVEZA I IZVORA

Novi konto	POZICIJA	Izveštaj Klijenta		Nalaz revizije	Indeks 6=(5/3)	Indeks 7=(5/4)	razlika 8=(5-4)
		2012.	2013.				
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Nefinansijska imovina	18.164.314	17.486.599	17.486.599	96	100	0
01	Nefinansijska imovina u stalnim sredstvima	18.164.314	17.486.599	17.486.599	96	100	0
011	Proizvedena stalna imovina	17.661.605	16.984.879	16.984.879	96	100	0
0111	Zgrade, objekti	15.534.298	15.583.913	15.583.913	100	100	0
	Korekcija vrijednosti stambenih objekata	-5.827	-12.233	-12.233	210	100	0
0112	Postrojenja i oprema	4.336.807	4.351.872	4.351.872	100	100	0
	Korekcija vrijednosti postrojenja i opreme	-2.212.112	-2.941.715	-2.941.715	133	100	0
0114	Investiciona imovina	0	0	0			0
	Korekcija vrijednosti investicione imovine	0	0	0			0
0115	Nematerijalna proizv.imovina	16.519	16.519	16.519	100	100	0
	Korekcija vrijednosti nematerijalne proizv. imovina	-8.081	-13.477	-13.477	167	100	0
012	Umjetnička djela	5.750	5.750	5.750			
013	Neproizvedena stalna imovina	496.959	495.969	495.969	100	100	0
0131	Zemljište	493.000	493.000	493.000	100	100	0
0133	Ostala privredna dobra	0	0	0			0
0134	Nematerijalna neproizvedena dobra	3.959	2.969	2.969	75	100	0
014	Nefinansijska imovina u stalnim sredstvima u pripremi i avansi	0	0	0			0
0141	Nefinansijska imovina u stalnim sredstvima u pripremi	0	0	0			0
0142	Avansi za nefinansijsku imovina u stalnim sredstvima	0	0	0			0
02	Nefinansijska imovina u tekućim sredstvima	0	0	0			0
021	Stalna imovina namijenjena prodaji i obustavlj. poslovanja	0	0	0			0
	Korekcija vrijednosti stalne imovine namijenjene prodaji i obustavlj. poslovanja	0	0	0			0
023	Zalihe materijala učinaka i robe	0	0	0			0
	Korekcija zaliha materijala učinaka i robe	0	0	0			0
024	Sitan inventar, auto-gume, odjeća i sl.	0	0	0			0
	Korekcija zaliha sitnog inventara	0	0	0			0
B	Finansijska imovina	63.623	56.658	56.658	89	100	0
11	Dugoročna finansijska imovina	0	0	0			0
111	Dugoročni plasmani	0	0	0			0
	Korekcija vrijednosti dugoročni plasmani	0	0	0			0
112	Dugor.potraživanja	0	0	0			0
	Korekcija vrijednosti dugoročna potraživanja	0	0	0			0
118	Ostala dugoročna finansijska imovina	0	0	0			0
12	Kratkoročna finansijska imovina	63.623	56.658	56.658	89	100	0
121	Gotovina i gotovinski ekvivalenti i zalihe mat.i rob.	50.598	51.564	51.564	102	100	0
122	Kratkoročni plasmani	0	0	0			0
	Korekcija vrijednosti kratkoročnih plasmana	0	0	0			0

Novi konto	POZICIJA	Izveštaj klijenta		Nalaz revizije	Indeks 6=(5/3)	Indeks 7=(5/4)	razlika 8=(5-4)
		2012.	2013.				
1	2	3	4	5	6	7	8
123	Kratoročna potraživanja	27.827	24.968	24.968	90	100	0
	Korekcija vrijednosti kratkoročna potraživanja	-14.802	-19.874	-19.874	134	100	0
127	Kratkoročna razgraničenja	0	0	0			0
129	Finansijski i obračunski odnosi između budžetskih jedinica	0	0	0			0
	Korekcija vrijednosti finansijski i obračunskih odnosa između budžetskih jedinica	0	0	0			0
	UKUPNO IMOVINA	18.227.937	17.543.256	17.543.256	96	100	0
	OBAVEZE	853.562	2.287.591	2.287.591	268	100	0
21	Dugoročne obaveze	3.374	2.828	2.828	84	100	0
211	Dugoročne finansijske obaveze	0	0	0			0
217	Dugoročna rezervisanja razgraničenja	3.374	2.828	2.828	84	100	0
218	Ostale dugoročne obaveze	0	0	0			0
22	Kratkoročne obaveze	850.188	2.284.764	2.284.764	269	100	0
221	Kratkoročne finansijske obaveze	0	0	0			0
222	Obaveze za lična primanja	212.939	197.568	197.568	93	100	0
223	Obaveze iz poslovanja	575.748	2.015.117	2.015.117	350	100	0
225	Obaveze za subvencije	11.500	23.000	23.000	200	100	0
227	Kratkoročna rezervisanja i razgraničenja	923	0	0	0		0
228	ostale kratkoročne obaveze	49.079	49.079	49.079	100	100	0
229	Finansijski i obračunski odnosi između različitog/ istog nivoa valsti	0	0	0			0
	VLASTITI IZVORI	15.864.068	15.830.943	15.830.943	100	100	0
31	Trajni izvori sredstava	15.797.818	15.797.818	15.797.818	100	100	0
32	Rezerve	66.250	33.125	33.125	50	100	0
33	Finansijski rezultat	0	0	0			0
391	VANBILANSNA AKTIVA	107.123	61.540	61.540	57	100	0
392	VANBILANSNA PASIVA	107.123	61.540	61.540	57	100	0